

t18_toler_1
(TMLgiZBhYycM9UdvJgpQJPfyX7Gs948tb9T)

October 27, 2020

Let $v1_relat_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_relat_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_toler_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((v1_relat_2 X2) \wedge ((v1_partfun1 X2 X0) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0)))))) \Rightarrow (X1 \in X0) \Leftrightarrow (k4_tarski X1 X1 \in X2) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r1_tarski X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2. (X2 \in X0) \Rightarrow (X2 \in X1)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1_relat_2 X1) \wedge ((v3_relat_2 X1) \wedge ((v1_partfun1 X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0)))))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_toler_1 X2 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X3. \forall X4. ((X3 \in X2) \wedge (X4 \in X2)) \Rightarrow (k4_tarski X3 X4 \in X1))) \quad (3)$$

Theorem 1

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((v1_relat_2 X2) \wedge ((v3_relat_2 X2) \wedge ((v1_partfun1 X2 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X1 X1)))))) \Rightarrow ((m1_toler_1 X0 X1 X2) \Rightarrow (r1_tarski X0 X1))$$